



RAYYAN CENTER

faith ★ community ★ service

46441 Five Mile Road, Plymouth, MI 48170

www.rayyancenter.com

2025 / 1446 RAMADAN CALENDAR

DATE	DAY	RAMADAN	FAJR*	DHUHR	ASR (S)	ASR (H)	MAGHRIB	ISHA	ISHA IQAMA
1-Mar-25	SAT	1	5:52	12:46	3:53	5:49	6:25	7:41	8:00
2-Mar-25	SUN	2	5:50	12:46	3:54	5:50	6:26	7:42	8:00
3-Mar-25	MON	3	5:49	12:46	3:55	5:51	6:28	7:44	8:00
4-Mar-25	TUE	4	5:47	12:46	3:55	5:52	6:29	7:45	8:00
5-Mar-25	WED	5	5:46	12:45	3:56	5:53	6:30	7:46	8:00
6-Mar-25	THU	6	5:44	12:45	3:57	6:54	6:31	7:47	8:00
7-Mar-25	FRI	7	5:42	12:45	3:58	6:55	6:32	7:48	8:00
8-Mar-25	SAT	8	5:41	12:45	3:58	5:56	6:34	7:50	8:00
9-Mar-25	SUN	9	6:39	1:44	4:59	5:57	7:35	8:51	9:15
10-Mar-25	MON	10	6:37	1:44	5:00	5:58	7:36	8:52	9:15
11-Mar-25	TUE	11	6:35	1:44	5:00	5:58	7:37	8:53	9:15
12-Mar-25	WED	12	6:34	1:44	5:01	5:59	7:38	8:54	9:15
13-Mar-25	THU	13	6:32	1:43	5:02	6:00	7:40	8:56	9:15
14-Mar-25	FRI	14	6:30	1:43	5:03	6:01	7:41	8:57	9:15
15-Mar-25	SAT	15	6:28	1:43	5:03	6:02	7:42	8:58	9:15
16-Mar-25	SUN	16	6:27	1:43	5:04	6:03	7:43	8:59	9:15
17-Mar-25	MON	17	6:25	1:42	5:04	6:03	7:44	9:01	9:15
18-Mar-25	TUE	18	6:23	1:42	5:05	6:04	7:45	9:02	9:15
19-Mar-25	WED	19	6:21	1:42	5:06	6:05	7:47	9:03	9:15
20-Mar-25	THU	20	6:19	1:41	5:06	6:06	7:48	9:04	9:15
21-Mar-25	FRI	21	6:17	1:41	5:07	6:07	7:49	9:06	9:30
22-Mar-25	SAT	22	6:16	1:41	5:07	6:07	7:50	9:07	9:30
23-Mar-25	SUN	23	6:14	1:40	5:08	6:08	7:51	9:08	9:30
24-Mar-25	MON	24	6:12	1:40	5:09	6:09	7:52	9:09	9:30
25-Mar-25	TUE	25	6:10	1:40	5:09	6:10	7:53	9:11	9:30
26-Mar-25	WED	26	6:08	1:40	5:10	6:11	7:54	9:12	9:30
27-Mar-25	THU	27	6:06	1:39	5:10	6:11	7:56	9:13	9:30
28-Mar-25	FRI	28	6:04	1:39	5:11	6:12	7:57	9:14	9:30
29-Mar-25	SAT	29	6:02	1:39	5:11	6:13	7:58	9:16	9:30

* It is recommended to stop eating / drinking at least 5 min before start of Fajr time above

Fajr Iqama: 20 minutes after start of Fajr.

Maghrib Iqama: Sunset + 7 minutes.

Zuhr Iqama: 2:00 PM

Asr Iqama: Mar 1 - 8: 5:00 PM

Mar 9 - 29: 6:15 PM

Dua (Prayer) to Begin the Fast:

نَوَيْتُ صِيَامَ غَدٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

Translation: I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan

Dua (Prayer) to End the Fast:

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Translation: O Allah! I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance